

Shihweta sha Shikati Kamanakao 1
Ndjiwaazakakuni 15, 1999. Maun

Nitishire Watshara!

Ke leboga thata go bona Bayeyi ba kgobokanyi mo lehelong le, la ditso tsa bone. Erile ke amogela thomo ya lona ya bogosi ko Gumare, ke ne ka gatelela gore rele Bayeyi re tshwanetse ra ikitse. Ke ne ke raya go itse ditso le dingwao tsa rona. Selo se, se ka re dira gore re ikutlwe re le batho le rona fela jaaka merafe e mengwe, re sa ipelaele. Mo nakong e, bana ba rona ba ba hano ba ithuta ditso tsa bo-rraabone mogolo. Ke selo se sentle thata. Mme re batla gore ditso tse di kwalwe di be di balwe mo dikweleng.

Ke tsile go le bona le go le dumedisa. Ke rata go le itsisi maikaelelo a me jaaka fa esale le mpeile mo setilong ko Gumare.

Maikaelelo a bogosi bongwe le bongwe fela ke go somarela puo le ngwao ya morafe oo. Fa batho ba latlha puo le ngwao ya bone, ke malata a batho ba ba buang puo ya bone. Go botlhokwa gore rele Bayeyi puo ya rona re e rate re e bue. Selo se ke se bua gantsi ka gore ke yone konokono ya boleng jwa rona. Maikaelelo ame ke go dira le lona gore re bone dikgotla tsotlhe tsa Bayeyi tsa 1948 di tsositswe, ebile di seka ka Shiyeyi. Ba ba

kgonag ba ipuelele ka teme ya bone. E nne tlwaelo, ka gore Ke rata Bayeyi ba tshela ele batho ba ba ithatang, ba itota ebile ba ikitse.

Selo sa bobedi, ke rata ra sala morago mananeo a Mokgatho mogolo wa rona wa Kamanakao. Ke rata go lo laletsa lotlhe go nna le seabe mo ditirong tsa mokgatho o. Mananeo a rona ke a go kwala dibuka tsa Shiyeyi, go ranola Biebele, go simolodisa sekolo sa bana le sa bagolo sa Shiyeyi, le go tsosolosa ngwao ya rona ka modiro wa ngwaga le ngwaga. Mo modirong oo, ditlhopha tsotlhe di tla nna le seabe sa go supa ngwao ya rona gore bana ba rona ba e bone ba e rate. Ba ba fenyang ba tla ya go e supa ko Gaborone ngwaga le ngwaga.

Sa boraro ke rata go bua le lona ka mosola wa go tlhopha. Go tlhopha ke tshwanelo ya motho mongwe le mongwe, ka jalo ga re molato go bua ka yone etswa re se mokgatho wa sepolotiki. Bontsi jwa rona, re a thopha mme ga re ise re ipotse gore tota go tlhopha go raya eng? Ke rata go tsaya metsotso e se kae ke bue ka selo se sa botlhokwa se. Bagaetsho, go tlhopha ke go iterela bokamoso. Ka jalo re tshwanetse go se tsaya ka thwaahalo. Kgang kgolo mo go tlhopheng ke gore o ipotse gore o tlhopha motho yoo ntseng jang. A o tla a buelela ditshwanelo tsa gago, kana ke yoo tla reng o sena go mo

tlhopha, abo aya go buelela dikeletso tsa ba a ba totang, mme a gataka ditshwanelo tsa gago. Ba le bantsi ba a tla ko go lona ba ipapatsa, mme lo ba tlhophe, mme ba seke ba direle kgaolo ya lona sepe, le gone go e buelela tota. Mme morago ga dingwaga tse tlhano ba boe gape ba re ntlhopheng. Ka jalo, lona lo nna ba lo tlhophang hela, bone ba nne ba ba jang fela. Jaanong ke moswi o belegi motshedi. Batho bao ga ba bonale mo ditirong tsa ngwao ya lona.

Bagaetsho, fa o tlhopha motho, selo santlha e nne motho yoo go tlotlang. Motho mongwe le mongwe o nale mmele, le teme, le ngwao ya gagwe. Ga gona motho yoo senang dilo tse. Ka jalo, ha re re motho o a go tlotla, re raya a tlotla sebele sa gago, teme ya gago, le ngwao ya gago. Fa motho a sa tlotle dilo tse mo go wena, gaa go tlotle. O tla tla go batla thopho ya gago a bo a sa buelele dikeletso le ditshwanelo tsa gago. Mme a tle fa a setse a batla gore omo tlhophe gape. Motho yoo ntseng jaana, ga a go tlotle, o tsaya gore tiro ya gago ke gore o mo tlhophe fela, mme a sa buelele ditshwanelo tsa gago. A gataka ngwao le puo ya gago. A batla maemo ka tsela e. Wena fa o re o lwela ditshwanelo tsa gago, a bo a go bitsa maina are o dira bosemorafe. Selo se bagaetsho, lo se lebe thata. Ka jalo dirisang thopho ya lona ka kelotlhoko e tle ele solohele molemo. Tlhophang batho ba ba nang le boikarabelo

ebile ba itse fa Bayeyi ba tshwanetse go tsosa puo le ngwao ya bone.

Sa bofelo, ke rata go re re le Bayeyi re itse fa kgaolo yarona e nnone ka meamuso ya tlholego. Mme mo nakong eno, ga e re solohele molemo. E akolwa ke basele. Bogosi jwa rona bo tshwanetse go tla go hetola seemo se ka go loga maano a nitameng le goromente gore batho ba kgaolo e ba bone meamuso e.

Dilo tse tsotlhe di tla dirahala ka gore re tla dira mmogo, re simolole go di akanyetsa, re kwale mananeo. Nna le Khansele ya me ke yone tiro ya rona. Mme re tla nna re buisanya le lona mo diphuthegong tse di tshwanang tse. Ke solohela gore dithapelo tsa lona, le lorato la Badimo ba rona ba tla re segohatsa re bone se re sa bolong go se batla.

Envura !!!!!.